

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za





basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

2023

MATSHWAO: 80

NAKO: Dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 7.

DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLUBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:

KAROLO YA A: Moqoqo	(40)
KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano tse telele	(20)
KAROLO YA C: Ditema tsa Kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. Araba potso E LE NNGWE karolong E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Etsa moralo (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate e bontshang tatellano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona) wa tema e nngwe le e nngwe. Ha o qetile ho ngola tema ya hao, e bale hape, mme o lokise diposo. Meralo e hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Meralo yohle e bontshwe ka tshwanelo hore ke meralo. O eletswa ho seha mola ho habahanya meralo yohle.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:

KAROLO YA A: Metsotso e 75
KAROLO YA B: Metsotso e 38
KAROLO YA C: Metsotso e 37
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo kaha dipotso di nomorilwe pampiring ena ya dipotso.
9. Ngola sehlooho sa potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se SE KE sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswa.
11. Ngola ka mongolo o makgethe, mme o balehang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho SE LE SENG mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 200 ho isa ho a 250. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Baithuti ba na le ditokelo. [40]
- 1.2 Ho fallela sebakeng se setjha. [40]
- 1.3 Ha re hlomphaneng. [40]
- 1.4 Motho ya ikahetseng bophelo bo botle eo ke mo tsebang. [40]

Ditshwantsho tse latelang di hlahisa mehopolo e itseng maikutlong a hao. Kgetha setshwantsho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo ka mohopolo wa sehlooho o hlahiswang ke setshwantsho. Ngola nomoro ya potso eo o e kgethang mme o iqapele sehlooho.

1.5

[Setshwantsho se qotsitswe ho [google.com](https://www.google.com)]

[40]

1.6



[Setshwantsho se qotsitswe ho [google.com](https://www.google.com)]

[40]

1.7



[Setshwantsho se qotsitswe ho [google.com](https://www.google.com)]

[40]

1.8



[Setshwantsho se qotsitswe ho [google.com](https://www.google.com)]

[40]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 40

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

2.1 LENGOLO LA SETSWALLE

Moahisane wa hao o ne a o adimile motjhini o kutang jwang, jwale o robebile. Ngolla moahisane enwa lengolo o kope tshwarelo.

[20]**2.2 LENGOLO LA SEMMUSO**

Selemong sa 2024 o lokela ho ya yunivesithing, empa ha o tsebe hantle hore o ka kgetha lekala lefe la thuto. Ngolla moeletsu wa lona wa sekolo lengolo o kope thuso.

[20]**2.3 PUISANO**

Ngwaneno ya dilemo tse leshome le metso e mmedi o batla ho rekelwa selefounu e tshwanang le ya motswalle wa hae, empa motswadi wa lona ha a kgone ho mo rekela yona. Ngola puisano dipakeng tsa hao le yena moo o le kang ho mo hlalose tsa hore maemo a lelapa ha a na bokgoni ba ho mo rekela mofuta oo wa selefounu.

[20]**2.4 TEKLOBOTJHA**

Ngola teklobotjha ya palekgutshwe e le nngwe ya Sesotho ho tseo o di badileng selemong sena.

[20]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20**

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 60 ho isa ho a 80 (dikahare feela). Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

3.1 KARETE YA MEMO

Haufinyana ausi wa hao o tla be a nyalwa. Ngola karete moo o memelang motswalle wa hao moketeng oo.

[20]**3.2 BUKATSATSI/DAYARI**

Sekolo se etetse sebakeng seo ho ithutwang ka meetlo le ditlwaelo tsa Basotho teng. E ne e le nakong ya matsatsi a phomolo ya dikolo ka paseka selemong sena. Ngola dayari/bukatsatsi ya diketsahalo tsa matsatsi a mararo a hlahlamanang ka seo o ithutileng sona.

[20]**3.3 DITAELO**

Ngwaneno o se a kena yunivesithing mme ha a tsebe ho iketsetsa tee kaha o ne a etsetswa ke mme ya sebetsang lapeng labo. Ngola ditaello tsa ho etsa tee. Disebediswa ke tse latelang:

- Mokotlana wa teye
- Tswekere
- Lebese la motsididi(foreshe)
- Metsi a belang
- Kopi le piring ya tee
- Kgabana e nyenyane

[20]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80**